

t21_afvect0
(TMThxU1iioi5RJf6ekHyHQgt1sgfBqzmaPB)

October 27, 2020

Let $v7_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_afvect0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l1_analoaf : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $u1_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $r2_afvect0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l1_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $r2_analoaf : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v2_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\forall X0.(l1_analoaf\ X0) \Rightarrow (l1_struct_0\ X0) \tag{1}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.((\neg v7_struct_0\ X0) \wedge ((v1_afvect0\ X0) \wedge (l1_analoaf \\ & \quad X0))) \Rightarrow (\forall X1.(m1_subset_1\ X1\ (u1_struct_0\ X0)) \Rightarrow (\forall X2. \\ & \quad (m1_subset_1\ X2\ (u1_struct_0\ X0)) \Rightarrow (\forall X3.(m1_subset_1\ X3 \\ & \quad (u1_struct_0\ X0)) \Rightarrow ((r2_afvect0\ X0\ X1\ X2\ X3) \Leftrightarrow (r2_analoaf\ X0\ X1\ X2 \\ & \quad \quad X2\ X3)))))) \end{aligned} \tag{2}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge (l1_analoaf X0)) \Rightarrow ((v1_afvect0 \\
& X0) \Leftrightarrow ((\forall X1.(m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X2. \\
& (m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X3.(m1_subset_1 X3 \\
& (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow ((r2_analoaf X0 X1 X2 X3 X3) \Rightarrow (X1 = X2)))))) \wedge ((\\
& \forall X1.(m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X2.(m1_subset_1 \\
& X2 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X3.(m1_subset_1 X3 (u1_struct_0 \\
& X0)) \Rightarrow (\forall X4.(m1_subset_1 X4 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X5. \\
& (m1_subset_1 X5 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X6.(m1_subset_1 X6 \\
& (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (((r2_analoaf X0 X1 X2 X5 X6) \wedge (r2_analoaf X0 \\
& X3 X4 X5 X6)) \Rightarrow (r2_analoaf X0 X1 X2 X3 X4)))))) \wedge ((\forall X1.(m1_subset_1 \\
& X1 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X2.(m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 \\
& X0)) \Rightarrow (\forall X3.(m1_subset_1 X3 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\exists X4. \\
& (m1_subset_1 X4 (u1_struct_0 X0)) \wedge (r2_analoaf X0 X1 X2 X3 X4)))))) \wedge \\
& ((\forall X1.(m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X2.(\\
& m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X3.(m1_subset_1 X3 \\
& (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X4.(m1_subset_1 X4 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow \\
& (\forall X5.(m1_subset_1 X5 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X6.(m1_subset_1 \\
& X6 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (((r2_analoaf X0 X1 X2 X4 X5) \wedge (r2_analoaf \\
& X0 X1 X3 X4 X6)) \Rightarrow (r2_analoaf X0 X2 X3 X5 X6)))))) \wedge ((\forall X1. \\
& (m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X2.(m1_subset_1 X2 \\
& (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\exists X3.(m1_subset_1 X3 (u1_struct_0 X0)) \wedge \\
& (r2_analoaf X0 X1 X3 X3 X2)))) \wedge ((\forall X1.(m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 \\
& X0)) \Rightarrow (\forall X2.(m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X3. \\
& (m1_subset_1 X3 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X4.(m1_subset_1 X4 \\
& (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow ((r2_analoaf X0 X1 X2 X3 X4) \Rightarrow (r2_analoaf X0 X1 \\
& X3 X2 X4))))))))))
\end{aligned} \tag{3}$$

Assume the following.

$$\forall X0.(l1_struct_0 X0) \Rightarrow ((\neg v7_struct_0 X0) \Rightarrow (\neg v2_struct_0 X0)) \tag{4}$$

Theorem 1

$$\begin{aligned}
& \forall X0.((\neg v7_struct_0 X0) \wedge ((v1_afvect0 X0) \wedge (l1_analoaf \\
& X0))) \Rightarrow (\forall X1.(m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X2. \\
& (m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\exists X3.(m1_subset_1 X3 \\
& (u1_struct_0 X0)) \wedge (r2_afvect0 X0 X1 X2 X3)))
\end{aligned}$$